UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2020/21.

Studijski programi: **HEMIJSKA TEHNOLOGIJA i METALURGIJA I MATERIJALI**

SEMESTAR: **I**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A- NP 2020

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Opšta hemija, P Prof. dr Z . Leka I GRUPA – 8,15-9,45 II GRUPA – 10,00-11,30	208	Fizika, V Dr Krsto Ivanović I GRUPA – 8,15-9,15 II GRUPA – 9,30-10,30 III GRUPA - 10,45-11,45	206	Opšta hemija, V, - I GRUPA – 8,15-9,45	Lab. Op.H	Fizika , P Prof. dr S. Jovanović I GRUPA – 8,15-9,15 II GRUPA – 9,30-10,30	208	Tehnička dokumentacija, P Prof. dr Darko Bajić I GRUPA – 8,15-9,15 II GRUPA – 9,30-10,30	101
Računarstvo, P Prof. dr V. Ivanović I GRUPA – 12,00-13,00 II GRUPA – 13,15-14,15	208 L2	Računarstvo, V Mr Boris Marković II GRUPA –12,30-13,30	208 L2	Opšta hemija, V, Dr Milica Kosović II GRUPA – 10,00-11,30	Lab. Op.H	Matematika I, P Prof. dr B. Zeković I GRUPA – 10,45-12,15 II GRUPA – 12,30-14,00	208	Tehnička dokum., V, Prof. dr Darko Bajić I GRUPA – 10,45-11,45 II GRUPA – 12,00-13,00 III GRUPA – 13,15-14,15 IV GRUPA – 14,30-15,30	Rač. sala
Računarstvo, V Mr Boris Marković I GRUPA – 15,00-16,00	208 L2	Matematika I, V, I gr Msc Dušica Slović I GRUPA – 15,00-16,00 II GRUPA – 16,15-17,15	208	Engleski jezik I, P Doc. dr Igor Ivanović I GRUPA –12,00-13,00 II GRUPA – 13,15-14,15	208	Engleski I, V Viši lector Savo Kostić I GRUPA –14,30-15,30 II GRUPA – 15,45-16,45	208		
Opšta hemija, V Dr Milica Kosović III GRUPA-16,15-17,45 IV GRUPA– 18,00-19,30	Lab. Op.H								

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2020/21.

Studijski program: **HEMIJSKA TEHNOLOGIJA**

SEMESTAR: **III**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A – NP 2019

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Hem. termodinam, P Prof.dr Veselinka Grudić 1 GRUPA - 8,15-9,45	206	Fizička hemija I, P Prof. dr Ivana Bošković 1 GRUPA - 8,15-9,45	101	Fizič hem. I, V, - 1 GRUPA –8,15-9,15	Lab F.H 208	Instrumentalne metode hemijske analize, P Prof. dr Nada Blagojević 1 GRUPA - 8,15-9,45	Lab. T.O.	Instrumentalne metode hemijske analize, V Mr Snežana Vukanović 1 GRUPA - 8,15-9,45	Lab. A.H i InsM
Hemijska termodinamika, V - 1 GRUPA –10,00-11,00	Lab F. H	Analitička hemija II, P Doc. dr Vesna V. Pešić 1 GRUPA – 10,00-11,00	208			Elektroteh. s elektronik, P Prof. dr Milovan Radulović 1 GRUPA – 10,00-11,00	206	Analitička hemija II, V, Mr Snežana Vukanović 1 GRUPA–10,00-11,30	Lab. A.H
						Elektroteh. s elektronik, V Mr Luka Lazović 1 GRUPA -11,15-12,15	206		

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2020/21.

Studijski program: **HEMIJSKA TEHNOLOGIJA**

SEMESTAR: **V**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A – NP 2017

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Hemijski reaktori, P Prof. dr Biljana D. Vratnica 1 GRUPA – 8,15-9,15	101	Tehnologija vode, P Doc. dr Milena Tadić 1 GRUPA – 8,15-9,45	Lab. T.O.	Elektrohemija, P Prof. dr Veselinka Grudić 1 GRUPA – 8,15-9,45	206	Korozija i zaštita, P Prof. dr Jelena Šćepanović 1 GRUPA – 8,15-9,45	101	Tehnološke operacije II, P Prof. dr Veselinka Grudić 1 GRUPA – 8,15-9,45	206
Hemijski reaktori, V Mr Dragan Radonjić 1 GRUPA – 9,30-10,30	101	Tehnologija vode, V Doc. dr Milena Tadić 1 GRUPA- 10,00-11,00	Lab. T.V.	Elektrohemija, V - 1 GRUPA –10,00-11,30	Lab. FH 206	Korozija i zaštita,V Mr Dragan Radonjić 1 GRUPA- 10,00-11,00	Lab Kor	Tehnološke operacije II, V - 1 GRUPA- 10,00-11,30	206

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA
Školska godina 2020/21.

St. program: **HEMIJSKA TEHNOLOGIJA**
Specijalističke studije (Sva usmjerenja)
SEMESTAR: **I**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A – Stari NP

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Hemijski reaktori, P Prof.dr Biljana D. Vratnica 1 GRUPA – 8,15-9,15	101	Elekrohemijsko inženjerstvo, P Prof.dr Jelena Šćepanović 1 GRUPA – 9,15-10,45	16	Neorg. hem . tehn. II, P, Doc. dr Biljana Zlatičanin 1 GRUPA – 8,15-9,45	101	Projektovanje u hem. ind., P Dr Nebojša Tadić 1 GRUPA – 8,15-9,15	Lab. I.M	Org. hem. tehn. II, P Prof.dr Biljana D. Vratnica 1 GRUPA – 8,15-9,45	208
Hemijski reaktori, V Mr D. Radonjić 1 GRUPA – 9,30-10,30	101	Elekrohemijsko inženjerstvo, V Mr Dragan Radonjić 1 GRUPA – 11,00-12,00	16	Neorg. hem . tehn. II ,V, Doc. dr Biljana Zlatičanin 1 GRUPA – 10,00-11,30	Lab. D. M.	Projektovanje u hem. ind., V Dr Nebojša Tadić 1 GRUPA – 9,30-10,30	Lab. I.M	Org. hem. tehn. II ,V Mr Dragan Radonjić 1 GRUPA – 10,00-11,30	208
Strani jezik, P Dr Dragana Čarapić 1 GRUPA–10,45-11,45	101	Strani jezik, P Doc. dr Neda Andrić (R) 1 GRUPA – 12,15-13,15	Lab. 2						

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA
Školska godina 2020/21.

St. program: **HEMIJSKA TEHNOLOGIJA**
Magistarke studije – Ekološko usmjerenje
SEMESTAR: **I**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A – Stari NP

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Prečišćavanje otpadnih voda, P Doc. dr Milena Tadić 1 GRUPA – 13,00-14,30	Kab. 527			Elektroanalitičke metode (o.p.), P Prof. dr Nada Blagojević, doc. dr Vesna V. Pešić 1 GRUPA – 8,00-9,30	Kab 521 i 516			Instrumentalne metode (o.p.), P Prof. dr Nada Blagojević 1 GRUPA – 8,00-9,30	Kab. 521
Prečišćavanje otpadnih voda,V Doc. dr Milena Tadić 1 GRUPA – 14,45-15,45	Lab. TV			Elektroanalitičke metode (o.p.), V Prof. dr Nada Blagojević, doc. dr Vesna V. Pešić 1 GRUPA –9,45-10,45	Lab. Ins. M			Instrumentalne metode (o.p.), V Doc. dr Vesna V. Pešić GRUPA – 9,45-10,45	Lab. Ins. M
				Fizičko-hemijski procesi i metode u z.ž.s. Prof. dr Ivana Bošković, Prof. dr Veselinka Grudić 1 GRUPA–11,15-12,45	Kab. 529 b 525			Numeričke metode i statistika, P Prof. dr Vladimir Jaćimović 1 GRUPA–11,15-12,45	Kab. PMF
				Fizičko-hemijski procesi i metode u z.ž.s. Prof. dr Ivana Bošković, Prof. dr Veselinka Grudić 1 GRUPA–13,00-14,00	Lab. FH			Numeričke metode i statistika, P Prof. dr Vladimir Jaćimović 1 GRUPA–13,00-14,00	Kab. PMF

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA
Školska godina 2020/21.

St. program: **HEMIJSKA TEHNOLOGIJA**
Magistarke studije – Neorgansko usmjerenje
SEMESTAR: **I**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A – Stari NP

Ponedjeljak	**Sala**	**Utorak**	**Sala**	**Srijeda**	**Sala**	**Četvrtak**	**Sala**	**Petak**	**Sala**
Depozicija i rastvaranje metala, P Prof. dr Jelena Šćepanović 1 GRUPA – 8,15-9,45	Kab. 529 a	Ekektrohem. kinetika, P Prof. dr Veselinka Grudić 1 GRUPA – 8,15-9,45	Kab. 525	Zeoliti, P Prof. dr Željko Jaćimović 1 GRUPA – 8,15-9,45	Kab. 512	Hemija silikata, P Prof. dr Zorica Leka 1 GRUPA –14,00-15,30	Kab. 510	Keramički materijali, P, Prof. dr Ivana Bošković 1 GRUPA – 8,15-9,45	Kab. 529 b
Depozicija i rastvaranje metala, V Prof. dr Jelena Šćepanović 1 GRUPA –10,00-11,00	Lab Kor	Ekektrohem. kinetika, V prof. dr Veselinka Grudić 1 GRUPA –10,00-11,00	Lab. 526 a	Zeoliti,V Prof. dr Željko Jaćimović 1 GRUPA –10,00-11,00	Lab. X-ray	Hemija silikata, V Prof. dr Zorica Leka 1 GRUPA –15,45-16,45	Lab. OpH	Keramički materijali, P, Prof. dr Ivana Bošković 1 GRUPA – 10,00-11,00	Lab. FH
				Elektrohemijske metode mjerenja, P Prof. dr Veselinka Grudić 1 GRUPA –11,15-12,45	Kab. 525			Numeričke metode i statistika, P Prof. dr Vladimir Jaćimović 1 GRUPA–11,15-12,45	Kab. PMF
				Elektrohemijske metode mjerenja, V Prof. dr Veselinka Grudić 1 GRUPA –13,00-14,00	Lab. 526 a			Numeričke metode i statistika, P Prof. dr Vladimir Jaćimović 1 GRUPA–13,00-14,00	Kab. PMF

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA
Školska godina 2020/21.

St. program: **HEMIJSKA TEHNOLOGIJA**
Master studije (dvogodišnje)
SEMESTAR: **I**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A

Ponedjeljak	**Sala**	**Utorak**	**Sala**	**Srijeda**	**Sala**	**Četvrtak**	**Sala**	**Petak**	**Sala**
Industrijska mikrobiologija, P Prof. dr Svetlana Perović 1 GRUPA– 10,30-11,30	206	Elekrohemijsko inženjerstvo (o.p.), P Prof.dr Jelena Šćepanović 1 GRUPA – 9,15-10,45	16	Neorg. hem . tehn. (o.p), P, Doc. dr Biljana Zlatičanin 1 GRUPA – 8,15-9,45	101	Koordinaciona jedinjenja (o.p.), P Dr Milica Kosović 1 GRUPA – 14,00-15,00	Lab. 202	Org. hem. tehn. (o.p.), P Prof.dr Biljana D. Vratnica 1 GRUPA – 8,15-9,45	208
Industrijska mikrobiologija, P Prof. dr Svetlana Perović 1 GRUPA – 12,00-13,00	Lab PMF	Elekrohemijsko inženjerstvo, V Mr Dragan Radonjić 1 GRUPA – 11,00-12,00	16	Neorg. hem . tehn. (o.p.) ,V, Doc. dr Biljana Zlatičanin 1 GRUPA – 10,00-11,30	Lab. D. M.	Koordinaciona jedinjenja (o.p.), P Dr Milica Kosović 1 GRUPA – 15,15-16,15	Lab. 202	Org. hem. tehn. (o.p.) ,V Mr Dragan Radonjić 1 GRUPA – 10,00-11,30	208

UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2020/21.

Studijski programi: **HEMIJSKA TEHNOLOGIJA i METALURGIJA I MATERIJALI**

SEMESTAR: **I**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A- NP 2020

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Opšta hemija, P Prof. dr Z . Leka I GRUPA – 8,15-9,45 II GRUPA – 10,00-11,30	208	Fizika, V Dr Krsto Ivanović I GRUPA – 8,15-9,15 II GRUPA – 9,30-10,30 III GRUPA - 10,45-11,45	206	Opšta hemija, V, - I GRUPA – 8,15-9,45	Lab. Op.H	Fizika , P Prof. dr S. Jovanović I GRUPA – 8,15-9,15 II GRUPA – 9,30-10,30	208	Tehnička dokumentacija, P Prof. dr Darko Bajić I GRUPA – 8,15-9,15 II GRUPA – 9,30-10,30	101
Računarstvo, P Prof. dr V. Ivanović I GRUPA – 12,00-13,00 II GRUPA – 13,15-14,15	208 L2	Računarstvo, V Mr Boris Marković II GRUPA –12,30-13,30	208 L2	Opšta hemija, V, Dr Milica Kosović II GRUPA – 10,00-11,30	Lab. Op.H	Matematika I, P Prof. dr B. Zeković I GRUPA – 10,45-12,15 II GRUPA – 12,30-14,00	208	Tehnička dokum., V, Prof. dr Darko Bajić I GRUPA – 10,45-11,45 II GRUPA – 12,00-13,00 III GRUPA – 13,15-14,15 IV GRUPA – 14,30-15,30	Rač. sala
Računarstvo, V Mr Boris Marković I GRUPA – 15,00-16,00	208 L2	Matematika I, V, I gr Msc Dušica Slović I GRUPA – 15,00-16,00 II GRUPA – 16,15-17,15	208	Engleski jezik I, P Doc. dr Igor Ivanović I GRUPA –12,00-13,00 II GRUPA – 13,15-14,15	208	Engleski I, V Viši lektor Savo Kostić I GRUPA –14,30-15,30 II GRUPA – 15,45-16,45	208		
Opšta hemija, V Dr Milica Kosović III GRUPA-16,15-17,45 IV GRUPA– 18,00-19,30	Lab. Op.H								

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2020/21.

Studijski program: **METALURGIJA** I MATERIJALI

SEMESTAR: **III**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A - NP 2019

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Toplotehnički procesi, P Prof. dr Irena Nikolić 1 GRUPA – 8,15-9,45	Lab. D. M	Instrumentalne metode, P Prof. dr Vesna Pešić Prof. dr Nada Blagojević 1 GRUPA-8,15-9,45	Lab. I.M.	Struktura materijala, P Prof. dr Vanja Asanović 1 GRUPA-8,15-9,45	Lab. T.O 511	Mehan. pon. mat.,P, Prof. dr Kemal Delijić 1 GRUPA-8,15-9,45	Lab. 2	Struktura materijala, V Prof. dr Vanja Asanović 1 GRUPA-8,15-9,45	Lab. Met.
		Meh. pon. mat., V, Prof. dr Kemal Delijić 1 GRUPA 10,00-11,00	Lab. I. M			Elektroteh. s elektronik, P Prof. dr Milovan Radulović 1 GRUPA – 10,00-11,00	206	Toplotehnički procesi, V Dr Nebojša Tadić 1 GRUPA-10,00-11,00	Lab. D. M
		Instrumentalne met., V Mr Snežana Vukanović 1 GRUPA – 11,30-13,00	Lab. AH i Ins.M			Elektroteh. s elektronik, V Mr Luka Lazović 1 GRUPA -11,15-12,15	206		

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2020/21.

Studijski program: **METALURGIJA** I MATERIJALI

SEMESTAR: **V**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A - NP 2017

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Projektovanje i postrojenja, P Dr Nebojša Tadić 1 GRUPA-8,15-9,45	Lab. 202			Metalurske peci, V Dr. N. Tadić 1 GRUPA-8,15-9,15	Lab. I.M.	Osnove livarstva, P Prof. dr D. Vuksanović 1 GRUPA-8,15-9,45	Lab. D.M	Osnovi oblikovanja def.,V Dr Nebojša Tadić 1 GRUPA-8,15-9,15	Lab.2
Projektovanje i postrojenja, V Dr Nebojša Tadić 1 GRUPA-10,00-11,00	Lab. 202			Osnovi oblikovanja def.,P Prof. dr Kemal Delijić 1 GRUPA-9,30-11,00	Lab. I.M.	Osnove livarstva, V Prof. dr D. Vuksanović 1 GRUPA-10,00-11,00	Lab. D.M	Metalurške peći, P Prof. dr Ž. Radović 1 GRUPA-9,30-11,00	Lab. I.M.
				Termička obrada, V Prof. dr Nada Jauković 1 GRUPA-11,15-12,15	Lab. Met.	Termička obrada, P Prof. dr Nada Jauković 1 GRUPA-11,15-12,45	Lab. Met.		

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2019/20.

Studijski program: **METALURGIJA (Specijal. studije)**

SEMESTAR: **I**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A – stari NP

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Karakterizacija mater., P Prof dr V.Asanović Prof dr N.Blagojević 1 GRUPA - 8,15-9,45	Lab Met 511	Metalurgija praha, P Prof. dr Mira Vukčević 1 GRUPA - 8,15-9,45	Lab. D.M	Kristalografija, P Prof. dr NadaJauković 1 GRUPA-8,15-9,45	Lab. Met	Karakterizac. mater., V Prof. dr V. Asanović Mr S. Vukanović 1 GRUPA-8,15-9,15	Lab Met., AH, Ins.M	Zavarivanje i spajanje., P Prof. dr Žarko Radović 1 GRUPA-12,00-13,30	Lab. Met
Strani jezik, P Dr Dragana Čarapić 1 GRUPA–10,45-11,45	101	Metalurgija praha, V Prof. dr Mira Vukčević 1 GRUPA-10,00-11,00	Lab. D.M	Kristalografija, V Prof. dr NadaJauković 1 GRUPA-10,00-11,00	Lab. Met	Zavarivanje i spajanje., V Prof. dr Žarko Radović 1 GRUPA-9,30-10,30	Lab.2		
		Strani jezik, P Doc. dr Neda Andrić (R) 1 GRUPA – 12,00-13,00	Lab. 2	Metal. sek. sirovina, V Prof. dr Irena Nikolić 1 GRUPA-11,45-12,45	Lab. D.M.	Metal. sek. sirovina, P Prof. dr Irena Nikolić 1 GRUPA-10,45-12,15	Lab. D.M 520		

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2019/20..

Primijenjene studije: **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

SEMESTAR: **I**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A – novi NP 2020.

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Opšta hemija, P Prof. dr Z. Leka I GRUPA – 16,15-17,45 II GRUPA – 18,00-19,30	208	Inženjerska grafika,P Prof.dr Darko Bajić I GRUPA – 12,15-13,15 II GRUPA – 13,30-14,30	101 Rač. sala	Principi zaštite životne sredine, P Prof. dr J. Šćepanović I GRUPA – 9,30-10,30 II GRUPA – 10,45-11,45	208	Matematika, V Msc Anđela Mijanović I GRUPA – 17,00-18,30 II GRUPA – 18,45-20,15	208	Opšta hemija, V, I gr. - I GRUPA – 8,15-9,45 II GRUPA – 10,00-11,30 III GRUPA – 11,45-13,15	Lab. Op.H
		Inženjerska grafika, V, Stefan Ćulafić I GRUPA – 15,00-16,00 II GRUPA – 16,15-17,15	101 Rač. sala	Engleski jezik I, V V. lector Savo Kostić I GRUPA – 12,00-13,00 II GRUPA – 13,15-14,15	101			Principi zaštite životne sredine, V Prof. dr J. Šćepanović I GRUPA – 14,00-15,00 II GRUPA – 15,15-16,15	208
		Engleski jezik I, P Doc. dr Vanja Vukićević Garić I GRUPA – 18,00-19,00 II GRUPA – 19,15-20,15	208	Matematika, P Prof. dr B. Zeković I GRUPA – 15,15-16,45 II GRUPA – 17,00-18,30	208				

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2019/20.

Primijenjene studije: **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

SEMESTAR: **III**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A - NP 2019.

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Fiz. hem. procesi u z.š.s., P Prof. dr I Bošković Prof. dr V. Grudić 1 GRUPA-10,00-11,30	Lab. T.O.	Instrumentalne met., P, Prof. dr N. Blagojević 1 GRUPA-11,00-12,00	208	Mikrobiologija, P Prof. dr S. Perović 1 GRUPA -10,00-11,00	101	Instrumentalne metode, V, Mr S. Vukanović I GRUPA- 8,15-9,45 IIGRUPA-10,00-11,30	Lab. AH i Ins.M	*Terenske vježbe iz predmeta za koje su nastavnim planom predviđene GRUPE – 8,15-15,00	
Tehnologije kao izvori zagađ. I, P Doc. dr B. Zlaticanin /prof. dr M. Vukčević /prof. dr Ž. Radović 1 GRUPA-12,00-13,30	Lab. T.O.	Mikrobiologija, V, Prof. dr S. Perović I GRUPA- 12,00-13,00 II GRUPA- 13,15-14,15	Lab PMF			Fiz. hem. procesi u z.š.s., V - 1GRUPA-12,15-13,15	206		
Tehnologije kao izvori zagađ. I, V Doc. dr B. Zlaticanim / prof. dr M. Vukčević /prof. dr Ž. Radović 1 GRUPA-13,45-14,45	Lab. T.O.								

Napomena: *Vježbe iz predmeta Tehnologije kao izvori zagađivanja su terenske i organizovaće se prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima

UNIVERZITET CRNE GORE
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2020/21.

Primijenjene studije: **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

SEMESTAR: **V**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A – NP 2017.

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Osnovi remedijacije, P, Prof. dr Kemal Delijić 1 GRUPA- 10,30-11,30	Lab. I.M.	Osnove remedijacije, V, Mr. Dragan Radonjić 1 GRUPA- 8,15-9,15	16	Industrijski otpad, P Prof. dr I.Nikolić 1 GRUPA- 13,00-14,00	Lab. T.O			Upravljanje otpadom,P Prof. dr Ž. Radović Prof. dr J.Šćepanović 1 GRUPA- 13,00-14,30	Lab. T.O.
Zaštita zemljišta i vazduha, P Dr Ana Topalović Prof. dr Veselinka Grudić 1 GRUPA- 12,00-13,00	16			Industrijski otpad,V Prof. dr Irena Nikolić 1 GRUPA- 14,15-15,15	Lab. D.M.			Standardi kvaliteta,P Prof. dr Zdravko Krivokapić Prof. dr Kemal Delijić 1 GRUPA- 14,45-15,45	Lab. T.O
Zaštita zemljišta i vazduha, V Dr Ana Topalović Dr Nebojša Tadić 1 GRUPA – 13,15-14,15	16			Upravljanje otpadom,V Prof. dr Ž.Radović Prof. dr J.Šćepanović 1 GRUPA- 15,30-16,30	Lab. T.O			Standardi kvaliteta,P Jelena Jovanović Šaković 1 GRUPA- 16,00-17,00	Lab. T.O

Vježbe iz navedenih predmeta organizovaće se prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima.

UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2020/21.

Studijski program: **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**
Primijenjene Specijalisticke studije
SEMESTAR: **I**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A – stari NP

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Fiz.hem. metode, V Prof. dr J. Šćepanović 1 GRUPA – 17,15-18,15	Lab. F.H.	Fiz.hem. metode, P Prof. dr J. Šćepanović 1 GRUPA– 12,15-13,15	206	*Termini predvidjeni za terenske vježbe GRUPE- 8,15-14,00		Monit. u zas.ziv.sred, V Doc.dr B. Zlatičanin 1 GRUPA – 14,00-15,30	Lab. 202		
		Alternativni izvori energije, P Prof. dr V.Grudić 1 GRUPA– 13,30-15,00	Lab. 202	Tretman gasova, P Dr Nebojša Tadić 1 GRUPA–15,15-16,15	Lab. 202	Monit. u zas.ziv.sred, P Doc. dr B. Zlatičanin 1 GRUPA – 15,45-17,15	Lab. 202		
		Alternativni izvori energije, V - 1 GRUPA -15,15-16,45	Lab. 202	Tretman gasova,V Dr N. Tadić 1 GRUPA–16,30-17,30	Lab. 202				

UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
PODGORICA
Školska godina 2020/21.

Primijenjene studije: **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**
Primijenjene master studije (dvogodišnje)

SEMESTAR: **I**

R A S P O R E D P R E D A V A N J A – NP 2017.

Ponedjeljak	Sala	Utorak	Sala	Srijeda	Sala	Četvrtak	Sala	Petak	Sala
Hemija životne sredine (o.p.), P Prof. dr Žwljko Jaćimović 1 GRUPA – 13,30-15,00	206	Alternativni izvori energije, P Prof. dr V.Grudić 1 GRUPA– 13,30-15,00	Lab. 202	Upravljanje vodama, P Prof. dr Milena Tadić 1 GRUPA – 8,15-9,15	16	Urbana ekologija, P Prof. dr Marijana Krivokapić (PMF) Prof. dr Svetlana Perović (AF) 1 GRUPA –12,15-13,15	101		
Hemija životne sredine (o.p.), V Dr Milica Kosović 1 GRUPA – 15,15-16,15	Lab. Op.H	Alternativni izvori energije, V - 1 GRUPA -15,15-16,45	Lab. 202	Upravljanje vodama, V Prof. dr Milena Tadić 1 GRUPA – 9,30-10,30	Lab. T.V.	Urbana ekologija, P Prof. dr Marijana Krivokapić (PMF) Prof. dr Svetlana Perović (AF) 1 GRUPA – 13,30-14,30	101		

*

ZAUZETOST PROSTORIJA MTF-a ZBOG ODRŽAVANJA NASTAVE DRUGIM UNIVERZITETSKIM JEDINICAMA

1. Predavanja za studente Farmacije – 12,00 do 13,30 sati – lab. 101 - ponedjeljak – Vesna Vukašinović Pešić;

2. Predavanja za studente Farmacije – 8,00 do 9,30 sati – 208 - utorak – Željko Jaćimović;

3. Predavanja za studente Farmacije – 11,00 do 12,00 sati – 101 - četvrtak – Vesna Vukašinović Pešić;

4. Predavanja i vježbe za studente Farmacija – 8,15 do 9,45 sati – 206 - četvrtak – Ivana Bošković;

5. Predavanja i vježbe za studente Farmacija – 10,00 do 13,00 sati – Rač. sala - četvrtak – Ivana Bošković;

5. Predavanja za studente Građevine – 11,00 do 12,30 sati – lab. 202 – srijeda – Milena Tadić